


Jerry o rata go bala



SEPEDI

Kgato
ya:

I

Puku ya

4



Go bala ka sehlopha ga go hlahlwa

Pele o bala

- Phetlolla matlakala a kanegelo yeo ba tlilego go e bala. Boledisanang ka ga diswantšho.
- Kgopela barutwana gore ba nagane gore kanegelo e ka ba mabapi le eng ka go lebelela hlogo ya kanegelo le diswantšho.
- Hlagiša mantšu a maswa goba a bothata pele barutwana ba ka bala kanegelo.
- Dira dikarata tša mantšu e le go hlahlwa tlotlontšu ye mpsha (lebelela lenaneo la tlotlontšu ye mpsha kua bokagareng bja letlakala la mafelelo la khabara.

Go bala la mathomo

- Barutwana ba swanetše go bala sengwalwa ka bobona
- Barutwana ba swanetše go bala ka setu goba ba ka bala ka go hebehebetša
- Tloga go morutwana yo o ye go yo mongwe, gomme o kgopele morutwana yo mongwe le yo mongwe gore a balele karolo ye nngwe ya sengwalwa godimo

Ditherišano

- Botšiša dipotšišo tša tekatlhao loganyo tše di theilwego godimo ga sengwalwa
- O tla lemoga gore mešongwana ye e lego kua mafelelong a puku e bohlokwa go hlahlha ditherišano ka phapošing. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

Go bala labobedi.


- Mo go matšatši ao a latelago, dumelela barutwana go bala puku gape, ka babedi ka babedi goba morutwana a le noši.
- Ela šedi go bala ka go thelela, popopolelo le tlotlontšu.
- E re barutwana ba ngwale mešongwana ya dihllopha ya go hlahlwa yeo e lego kua mafelelong a puku. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

E re barutwana ba diragatše diteng
tša sengwalwa ge go kgonega.



Barutwana ba swanetše go dira mešongwana ye e theilwego godimo ga go bala ka dihllopha ka morago ga ge ba badile. E re barutwana ba šome ka dihllopha go ngwala mešongwana ya maleba ya go bala ka dihllopha yeo e lego kua mafelelong a puku. Ba se ke ba ngwala ka pukung ye. Mešongwana ya go ngwalwa e swanetše go ngwalwa ka dipukung tša bona tša go ngwalela.


Jerry o rata go bala




Jerry, thutlwa o dula ka serapeng
sa diphoofolo.

Lehono Jerry o bone mosetsana
yo monnyane a bala puku pele ga
lešaka la gagwe.

"Puku yela e bonagala e kgahlisa
kudu. Ke duma ge nka ya
bokgobapuku gomme ka hwetša
dipuku di sekae," gwa realo Jerry.




Jerry, thutlwa o tšhaba serapeng
sa diphoofolo. O ya bokgobapuku.



SERAPA SA DIPHOOFOLO


"Ke duma ge nka tsena ka
bokgobapukung gomme ka bala
puku," a realo.

BOKGOBAPUKU



O lebelela ka lefastere gomme o
bala puku ya Reabetšwe.

“Puku yela ye e bolelago ka ga
diphatšamaru e bonagala e
kgahliša,” a nagana bjalo.




O lebelela ka lefastere gomme o
bala puku ya Anna.

“Puku yela ya dikanegelo, le yona
e bonagala e kgahliša,” a nagana
bjalo.




O lebelela ka lefastere gomme o
bala puku ya Boati.

"Puku yela ya metswako, le yona
e bonagala e kgahliša," Jerry a
nagana bjalo.




Jerry o lebelela ka lefastere,
gomme o bona mmabokgobapuku
a wiša puku.

Mmabokgobapuku o leletša
mohlokomedi wa serapa sa
diphoofolo mogala, gore a tle a
tšee Jerry.




"Aowa, Morena Thutlwa, o
swanetše go boela serapeng sa
diphootholo."



Re a go amogela ge o boile
serapeng sa diphoofolo, Jerry,
thutlwa. Re tla go tlela le dipuku
tša go tšwa bokgobapuku beke ye
nngwe le ye nngwe.

**Dipuku di na le
maatla a malea!**










Opela!

Ke tseba Thutlwā

(Opela ka molodi wa koša ye: "On top of old smokey")

Ke tseba thutlwā,
ya molala wo o tlogago o le wo motelele kudu.
E a o nganga ya ba ya o nganga,
go fihla ge o le leratadimeng.
E dula melaleng,
gammogo le ditlou.
Le wena o ka no e bona,
ge o ile serapeng sa diphoofolo.





Dithutlwa

Thutlwa ke phoofolo ya naga ye e fetago tšohle ka botelele gomme e ja matlakala a mehlare. Dithutlwa di na le melala ye meteletele, le mesela ye meteletele. Maleme a tšona ke a matelele moo di ka kgonago go latswa ditsebe tša tšona.




Mešongwana ya go bala ka sehlopha



I

Lebelela diswantšho. Botša mogwera wa gago gore go direga eng seswantšhong se sengwe le se sengwe. Botša mogwera wa gago gore ke seswantšho sefe seo se swanetšego go ba sa mathomo, sa bobedi, sa boraro le sa bone.

Botša mogwera wa gago kanegelo gape ka go šomiša diswantšho.







2 Diragatša kanegelo.



3 Naa seswantšho sa 2 se fapanā bjang le seswantšho sa 1?
Naa o kgonā go bona dipapano tše kae?



4 Ngwala mafoko a 2 ka ga seswantšho sa ka godimo.



5 Bala dipotšišo tše di latelago. Botša mogwera wa gago dikarabo.

- Efa hlogo ya kanegelo ye.
- Naa moanegwathwadi ke mang?
- Naa ke dipuku dife tše Jerry a di bonago ka bokgobapuku?


- d. Naa o nagana gore ke ka lebaka la eng mmabokgobapuku a ile a wiša puku ge a bona Jerry?
- e. Naa o nagana gore kanegelo ye ke nnete?
- f. Naa ke diphooftolo tše kae tše o kgonago go di bona mo go letlakala la 5? Efa maina a tšona.
- g. Naa o nagana gore Jerry o ile a ikwa bjang ge ba mmušetša serapeng sa diphooftolo? Efa lebaka la karabo ya gago.
- h. Ke potšišo efe yeo o nyakago go e botšiša morutiši wa gago ka ga kanegelo ye?



b

Puku ya gago ya mmamoratwa ke efe?

Ka pukung ya gago ya go ngwalela, thala seswantšho ka ga puku ya gago ya mmamoratwa. Ka morago, o ngwale mafoko a 4-6 ka ga puku yeo.



LELEME LA GAE MPHATO WA 2



Puku ya 4

Hlogo:	Jerry o rata go bala
Leleme:	Sepedi
Kgato ya:	Leleme la gae Mphato wa 2 Kgato ya Puku ya 4
Mohuta wa sengwalwa:	Kanegelo
Mantšu a tlwaelo:	bala, tloga, sepela, dula, kitima, amogela, bolela, boa, boela, lebelela, puku
Tlotlontšu:	kgahliša, bokgobapuku, sephatšamaru, apea, mmabokgobapuku, mohlokomedi wa serapa sa diphofolo, motswako, mohlahlobi, bose, thutlwia
Medumo:	th, š, tš, ts, tl, ph, oo, ee, ea, ou,
Diteng, mareo le mabokgoni:	<ul style="list-style-type: none">▪ Go hlaloša diswantšho.▪ Go beakanya diswantšho ka tatelano ya maleba▪ Go šomiša diswantšho go bolela kanegelo gape.▪ Go diragatša kanegelo.▪ Go hwetša mantšu a go duma go swana.▪ Go laetša diphapano.▪ Go ngwala mafoko a 2 ka seswantšho.▪ Go bala le go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga kanegelo.▪ Go laetša puku ya mmamoratwa le go thala seswantšho ka ga yona. Go ngwala kanegelo ka mantšu a gago. Ngwala mafoko a 4 - 6.▪ Go ngwala molaetša wo mokopana/ SMS wa go leboga.

SEPHOLEKE (CAPS) se nyaka gore
barutiši ba bee nako ka thoko letšatši ka
letšatši go bala ka sehlopha se se itšego sa
go hlahlwa.

Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa go nyaka
gore barutwana bao ba lego maemong a go
lekana ka go bala ba bale sengwalwa sa go
swana, ka dihlopha ka tlhahlo ya morutiši.

Morutiši o swanetše go beakanya paka ya
go bala gore e akaretše mekgwana ya go
bala go ya ka go bala ka go bona mantšu le
difoneme le ya kwešišo yeo barutwana ba
tla e hlokago ge ba bala.

Gape mekgwana ye ya go bala e nyaka gore
go be "go bolelwa ka sengwalwa" magare
ga morutiši le bana gape le magare ga
barutwana mo sehlopheng.

Dipuku tše di akaretša 'go bolela
ka sengwalwa' tekatlhao loganyo le
mešongwana ye mengwe ya go thuša
barutiši gore ba kgone go hlahlha go bala ka
sehlopha ka diphapošing tša bona.

ISBN 978-1-4315-2498-3



9 781431 524983



ISBN 978-1-4315-2498-3

**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright
holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will
be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

**Dipuku tše dingwe tša
Leleme la gae tša Mphato
wa 2. Rakeng ya dipuku:**



**Boati o hwetša bagwera ba
baswa**

Bophelo bjo boima

**Ka fao Pitsi e hweditšeego
mebala ya yona**

Jerry o rata go bala



**Bubu ngwana wa tlou o a
timela**

Bagwera ba direlana bjalo

Lepidibitšana la go befa



**Pasekela ye mpsha ya
Mogoroši**

Diphoofolo di etela lewatle

Leru Leruarua, o a pholosa